

## N̄utikɔkɔe ga nã wò

traduit de « Gloire à toi, Père éternel »

$\text{♩} = 80$   
*p*

1-2. Du - ti - kɔ - kɔe gã na wò,

*mf*

1. Ma - wu, mía Fo - fo ma - vɔ Wò ye na mí  
2. Ye - su, A - lē - vi kɔ - kɔe ! Nè - ku a - ti -

*f* *f* *p*

fia - zi - kpui, Si le dɔ - la - wo fe ta - me Gbɔ-wòe ɖe - ɖe tso na mí Gbɔ-wòe  
tso - ga - ku Be - ne yea - ɖe ye - fe Ha la. Wò Sa - ta - na dzi - ɖu - la Wò Sa -

ɖe - ɖe tso na mí E - ya - ta ka - fu - ka -  
ta - na dzi - ɖu - la Ɖe - la ŋu - sē - ka - tã -

*f*

*f*  
fu, Lɔ - l̄ - vɔ - sa ne - yi na wò !  
tɔ, Du - ti - kɔ - kɔe ma - vɔ na wò !

3. Ë, kafukafu na wò,  
Yesu, mía Feto lolõa !  
Dusẽ, bubu, fiadu fe,  
Dutikokoe na wò deka !  
Míadzi wò dõmenyonyo (*bis*)  
Wò dede, wò dziqudu  
Le yeyi mavo la me.